



1. **Centralna banka Crne Gore**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, koju zastupa viceguverner mr Milojica Dakić (u daljem tekstu: CBCG) i
2. **Uprava za zaštitu konkurencije**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Svetozara Markovića, br. 26, koju zastupa direktor Miodrag Vujović (u daljem tekstu: Uprava),

Zaključuju:

SPORAZUM O SARADNJI

Član 1

Ovim sporazumom uspostavlja se međusobna saradnja putem razmjene informacija između CBCG, odgovorne za uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i vršenje kontrole banaka i finansijskih institucija i Uprave, nadležne za poslove zaštite konkurencije radi efikasnijeg obavljanja zakonom utvrđenih poslova, u cilju doprinosa razvoju, stabilnosti i kontroli finansijskog tržišta.

Član 2

Međusobna saradnja ostvarivaće se u skladu sa propisima Crne Gore, preporukama, principima, vodičima i standardima Bazelskog komiteta za kontrolu banaka i drugim standardima supervizije.

Član 3

CBCG će u razumnom roku, u skladu sa svojim nadležnostima, dostaviti Upravi informacije o povredama konkurencije i drugim nepravilnostima u poslovanju banaka i finansijskih institucija i/ili sa njima povezanih lica, koje mogu biti od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave.

Član 4

Ako Uprava u obavljanju svojih poslova utvrdi povredu konkurencije ili nepravilnosti u poslovanju banaka i finansijskih institucija i/ili sa njima povezanih lica o tome će obavijestiti CBCG, u razumnom roku.

Član 5

Potpisnici sporazuma su saglasni da po posebnom zahtjevu međusobno dostavljaju i druge informacije do kojih dođu u obavljanju svojih poslova, a koje mogu biti od značaja za drugu stranu.

Član 6

U slučaju postojanja sumnje da je na finansijskom tržištu u dijelu bankarskog sistema došlo do povrede konkurencije i da je, s tim u vezi, pokrenut postupak za utvrđivanje postojanja akata i/ili radnji kojima se vrši povreda konkurencije, CBCG i Uprava će:

- odrediti kontakt osobe koje će biti zadužene za operativno djelovanje u tom postupku;
- bez odlaganja obavijestiti drugu stranu osobama za kontakt, sa potrebnim podacima;
- preko osoba određenih za kontakt, razmjenjivati informacije, do kojih dođu u postupku;
- pružati drugoj strani pomoć u prikupljanju, dostavi i obradi informacija.

Član 7

Ako jedna strana ocijeni da nije u mogućnosti da postupi po zahtjevima druge strane, obzirom da bi takvo postupanje ugrozilo obavljanje funkcija ili nadležnosti koje su utvrđene propisima u oblasti zaštite konkurencije ili u oblasti finansijskog tržišta, pismeno će obavijestiti drugu stranu o razlozima nepostupanja, u razumnom roku.

Član 8

Potpisnice sporazuma saglasne su da se po potrebi, a najmanje jednom godišnje održavaju sastanci između predstavnika CBCG i Uprave, u cilju analize i daljeg unaprijeđenja saradnje.

Član 9

Potpisnice sporazuma su saglasne da u skladu sa propisima i odgovarajućim internim aktima, obezbijede zaštitu informacija dobijenih od druge strane.

Potpisnice sporazuma su saglasne da stepen povjerljivosti informacija određuje strana koja ih dostavlja.

Informacije, koje se razmjenjuju, ne smiju se dostavljati trećim licima niti koristiti za druge namjene bez prethodne saglasnosti strane koja ih je dostavila.

Član 10

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme, s tim što ga svaka strana može otkazati pisanim putem, uz otkazni rok od 30 dana.

Član 11

Ovaj sporazum je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka strana.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE



UPRAVA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

